

Pediatric Dopamine Drip Chart

For a concentration of 800 ug of Dopamine per milliliter of solution
 One 5 ml ampule of Dopamine (200 mg of Dopamine per ampule) mixed in 250 ml of NS

Patient Age	Newborn	Newborn	3 mos.	6 mos.	1 yr.	2 yr.	4 yr.	6 yr.	8 yr.	10 yr.	12 yr.
Body Length Range (cm)	0-53	54-58	59-65	66-74	75-80	81-86	87-99	100-113	114-132	133-158	159-189
Average Body Weight (kg)	2	4	6	7	10	12	16	20	25	34	41
ug / min	2ug	0	1	1	1	2	2	3	4	5	6
	3ug	0	1	1	2	2	3	4	6	8	9
	4ug	1	1	2	2	3	4	5	6	7	10
	5ug	1	1	2	3	4	4	6	7	9	13
	6ug	1	2	3	3	4	5	7	9	11	15
	7ug	1	2	3	4	5	6	8	10	13	18
	8ug	1	2	4	4	6	7	10	12	15	20
	9ug	1	3	4	5	7	8	11	13	17	23
	10ug	1	3	4	5	7	9	12	15	19	25
	11ug	2	3	5	6	8	10	13	16	21	28
	12ug	2	4	5	6	9	11	14	18	22	31
	13ug	2	4	6	7	10	12	16	19	24	33
	14ug	2	4	6	7	10	13	17	21	26	36
	15ug	2	4	7	8	11	13	18	22	28	38
	16ug	2	5	7	8	12	14	19	24	30	41
	17ug	3	5	8	9	13	15	20	25	32	43
	18ug	3	5	8	9	13	16	22	27	34	46
19ug	3	6	9	10	14	17	23	28	36	48	
20ug	3	6	9	10	15	18	24	30	37	51	

Flow rate in Drops* per Minute

* based on a microdrip calibration of 60 drops to 1 milliliter